

MOPHATO WA 1 TLHATLHOBO YA MOTHEO

SETSWANA PUOGAE								
CAPS	DBE Bukatiro 1 Mophato 1 Tsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Maemo	Kabo ya maduo	Dintlha go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Dikgono : Go reetsa le go bua								
Gr R T 4 Ts.53	Ga gona tirwana mo Bukatiro DBE. Lebelela barutwana ka nako dipuisano tsa phaposi.	Setlhogo sengwe le sengwe se ka dirisiwa. Go ka dirisiwa gape dipuisano tse di tlwaelegileng phaposing.	Reetsa kwa ntle ga kgoreletso le go bua ka go refosana.	1	Lebelela baithuti ka nako ya dipuisano mo phaposing kgotsa ka nako ya dikgang go bona gore baithuti ba nale Dikgono dife.	Ka bonolo	Kaedi: ✓ Kgona ● Kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana nakong ya dipuisano tse di tlwaelegileng mme o kwale se o se boneng/fitlheletseng.</i>
Gr R T 4 Ts. 53	DBE Bukatiro Ts. 16 & 17	Tlotla ka dilo tse di kotsi mo setshwantshong.	Lebelela ditshwantsho ka kelotlhoko mme le bue ka maitemogelo a tshwanang.	2	Lebelela barutwana nakong eo go tlotliwang ka ditshwantsho mme o netefatse gore a ba nale Dikgono.	Fa gare	Kaedi: ✓ Kgona ● Kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana ka nako eo go tlotliwang ka ditshwantsho, mme o kwale Ditshwaelo go ya ka se o se lemogileng/se o se fitlheletseng.</i>
Gr R T 4 Ts. 53	DBE Bukatiro Ts.15	Go tswana ga dilo le go farologana ga tsona.	Nyalanya dilo tse di tsamaelanang, a bo tshwantshanya dilo tse di farologaneng.	3	Sekeletsa selo se se sa tsamaelanang le tse dingwe mo setshwantshong. Tlhalosa karabo ya gago. .	Thata/ boima	Kaedi: ✓ Kgona ● Kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Tlotla ka ditshwantsho mo tirwaneng. Barutwana ba lebelele ditshwantsho mme ba sekeletse setshwantsho se se sa tsamelaneng le tse</i>

								<i>dingwe.morutwana a kgone go go bolelela gore ke eng se sa tsamaisane le tse dingwe.</i>
Gr R T 4 Ts.53	Tirwana mo DBE Bukatiro Tirwana ya molomo	Tatelano ya kutlo	Reetsa le go gakologelwa tatelano ya mafoko a a bonolo jaaka éma,ama,ima,duma'	4	Reetsa lefoko. Boeletsa mafoko.	Fa gare	Kaedi: ✓ Kgona ● Kgona bontlhanngwe X Ga a kgone	<i>Neela barutwana tatelano ya mafoko.Morutwana o tshwanetse a kgone go boeletsa tatelano ya mafoko. Dirisa mafoko ale 4 mo tatelano eo.</i>
Gr R T 4 Ts. 53	Tirwana ya molomo	Go ka dirisiwa dipina le diraeme tseo bana ba di ithutileng ko Kereiting ya R.	Barutwana ba opela dipina le diraeme ba dira dikgato tsa tiragatso ka go itshepa.	5	Barutwana ba opele pina fa ba ntse ba dira dikgato tsa tiragatso.	Ka bonolo	Kaedi: ✓ Dira ● Dira bontlhanngwe X Ga a kgone	<i>Lettlela barutwana go opela pina e ba ithutileng ko kereiting ya R ba ntse ba dira dikgato tsa tiragatso.</i>
Gr R T 4 Ts. 53	DBE Bukatiro Ts. 20, 21	Phaposi	Bua ka ditshwantsho tse di mo diphousetareng le mo dibukeng.jj.	6	Barutwana ba tlotla ka ditshwantsho tse di mo Bukatiro DBE fa ba ntse ba dirise tlotlofoko e rulagatsweng mo tirwaneng.	Ka bonolo	Kaedi: ✓ Kgona ● Kgona bontlhanngwe X Ga a kgone	<i>Neela barutwana go tlotle ka dilo tse di mo ditshwantshong fa o ntse o ba thusa, kwala ditshwaelo ka se o se tlhokometseng/boneng</i>
Gr R T 4 Ts. 53	DBE Bukatiro Ts. 39	Kopisa le go segolola ditshwantsho go tswa mo	Tatelano ya ditshwantsho mo kangangeng.	7	Barutwana ba ba rulaganye dikarata tsa ditshwantsho ka tatelano e siameng.	Thata	Kaedi: ✓ Kgona	<i>Lebelela barutwana fa ba ntse ba rulaganya dikarata ka tatelano e siameng. Morutabana</i>

		kgannyeng mme o di tlhakatlhakan ye					<ul style="list-style-type: none"> ● Kgona bontlhannngwe X Ga a kgone 	a ka thusa barutwana fa ba ntse ba dira tiro ya bona. .
Gr R T 4 Ts. 53	DBE Bukatiro Ts 22	Selemo le Mariga	Nyalanya dilo tse di tsamaisanang.	8	Barutwana ba sekeletse diaparo tse re di aparang Selemo ka mmala o mohibidu le tseo re di aparang mariga ka mmala o botala ba legodimo.	Fa gare	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kgona ● Kgona bontlhannngwe X Ga a kgone 	Fa barutwana taelo. Morutwana o tshwanetse a itirela tiro.

Setswana Puogae								
CAPS	DBE Bukatiro 1 Kereiti 1 Ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Maemo	Kabo ya maduo	Dintlha go morutabana.
				Palo	Tlhaloso			
Dikgono: Temogo ya medumopuo								
GR R T 4 Ts 55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE Bukatiro. tirwana ya molomo	Pina/raeme e itsegeng.	Tlhaola mafoko a rumang mo di raemeng le dipineng tse di itsegeng.	1	Buisetsa barutwana raeme/o ba opelele pina .Botsa barutwana gore ke mafoko afe a rumang.	Thata	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone 	Lebelela barutwana fa ba Diragatsa diraeme/dipina, mme o kwale Ditshwaelo ka go itshepa ga morutwana.
GR R T 4 Ts. 55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE Bukatiro.	Setlhogo sengwe le sengwe.	Lemoga gore mafoko a agilwe ka medumo.	2	Fa barutwana mafoko. Morutwana a kgaoganye go ya ka medumo. Sekao: Kae,	Fa gare	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe 	Neya morutwana mongwe le mongwe mafoko ale 3 gore a kgaoganye. Morutwana

	Tirwana ya molomo				k-a-e jji.		X Ga a kgone	<i>mongwe le mongwe a newe mafoko a farologaneng gore ba seke ba kopisa. .</i>
GR R T 4 Ts. 55	Ga go dirwe Tirwana go tswa mo DBE Bukatiro. Tirwana ya molomo	Setlhogo sengwe le sengwe.	Kgaoganya mafoko a a nang le dinokontsi ka dinoko.	3	Neya barutwana mafoko. Barutwana ba ope diatla mo nokong nngwe le nngwe. Sekao: motlotlegi-mo-tlo-tle-gi.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Neya morutwana mongwe le mongwe mafoko ale 3 gore a kgaoganye. Morutwana mongwe le mongwe a newe mafoko a farologaneng gore ba seke ba kopisa. .</i>
GR R T 4 Ts.55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE Bukatiro. Tirwana ya molomo	Setlhogo sengwe le sengwe	Kgaoganya dipolelo tsa molomo ka mafoko.	4	Neya barutwana dipolelo. Barutwana ba bue gore lefoko lengwe le lengwe mo polelong le raya eng.	Thata	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Neya morutwana mongwe le mongwe polelo gore a e kgaoganye ka mafoko.</i>
Dikgono: Tshimololo ya puiso								
GR R T 4 Ts. 55	DBE Bukatiro Ts. 14	Medumo ya diphologolo	Lemoga ka go utlwa le go bona kamano ya ditumammogo le ditumanosi bogolo segolo tse di simololang mo mafokong a a tlwaelegileng.	1	Neelana ka maina a ditshwantsho mme o bolelele morutabana gore setshwantsho sengwe le sengwe se simolola ka modumo ofe.	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Dira tirwana e ka ditlhopha tse di nnye. mme o kwale ditshwaelo ka se o se lemogileng ka morutwana mongwe le mongwe.</i>
GR R T 4 Ts.55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE Bukatiro. Dira Tirwana ya kutlo.	Setlhogo sengwe. Le sengwe	Sekakaseka ditlhaka ka go di utlwa mme o di pataganye gape go bopa mafoko. Sekao : e-m-a , ema	2	Fa barutwana medumo mme ba e pataganye go bopa mafoko. Sekao: Morutabana o bitsa medumo	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Naya morutwana mongwe le mongwe mafoko a 3 go a sekaseka le go di pataganya.</i>

					e-m-a, barutwana ba bitsa lefoko "ema"			
GR R T 4 p.55	Kopanya le Tirwana ya 6 (G reetsa le go bua) – DBE Ts. 20, 21	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga dilo tse di itsegeng mo ditshwantshong-buisa dibuka tsa ditshwantsho.	3	Barutwana ba tshwanetse go lemoga dilo mo setshwantshong.	bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Neela barutwana go tlotla ka dilo tse di mo ditshwantshong fa o ntse o ba thusa, kwala ditshwaelo ka se o se tlhokometseng./boneng</i>
GR R T 4 p.55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE Bukatiro. Lebelela barutwana ka nako ya puiso.	Setlhogo sengwe jaaka se rulagatsweng go buisa.	Tshwara buka sentle.	4	Barutwana ba tshwanetse go tshwara dibuka sentle ka nako ya Tirwana ya puiso.	bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela nakong eo barutwana ba buisang kgotsa nakong eo ba leng kwa sekhutlwane sa go buisa mme o kwale se o se boneng/lemogileng</i>
GR R T 4 Ts.55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE Bukatiro Lebelela barutwana.	Nna.	Lemoga leina la gago le a barutwana ba bangwe mo phaposing.	5	Naya barutwana tshono ya go lemoga maina a bone le a barutwana ba bangwe mo phaposing. Sekao: Ba fe tshono ya go ntsha dibuka.	Thata	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Letlelela barutwana go refosanya go ntsha dibuka mo phaposing mme o ba lebelele gore a ba kgona go lemoga maina a bona le a barutwana ba bangwe.</i>
GR R T 4 p.55	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro. Use sequence cards as in Stellar programme.	Setlhogo sengwe se se rulaganyeditweng dira puiso kopanelo	Ranola ditshwantsho mme, latelanyana ditshwantsho go dira kgang.	6	Dirisa tatelano ya dikarata go tswa mo kgannyeng. Morutwana o tshwanetse a beye ditshwantsho ka tatelano e e nepagetseng/siameng	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Dira ditirwana ka ditlhopho tse di nnye mme o kwale gore a barutwana ba kgona go latelanya dikarata sentle.</i>
Gr R T 4 p.55	DBE bukatiro Ts.51	Setlhogo sengwe se se	Dirisa bokafantle jwa buka le ditshwantsho tse di mo	7	Tlotla ka bokafantle ba buka e diriseditsweng puiso kopanelo.	bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona	<i>Dira Tirwana e ka ditlhopho tse di nnye. A barutwana ba</i>

		rulaganyeditsweng puiso kopanelo.	setlhangweng go bonelapele se se tlileng go diragala mo kgannyeng.		Barutwana ba bue ka seo ba nagang gore se tlile go diragala mo kgannyeng.		<ul style="list-style-type: none"> ● O kgona bontlhanggwe X Ga a kgone 	refosanye ba bue ka seo ba naganang gore se tlile go diragala mo kgannyeng e.
Dikgono: Puiso Kopanelo								
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro. Lebelela barutwana ka nako ya puiso kopanelo.	Setlhogo sengwe se se rulaganyeditsweng puiso kopanelo.	Itumelele go tsaya karolo mo ditirwaneng tsa puiso kopanelo.	1	Dira puiso kopanelo le barutwana ba gago mme o ba lebelele mo nakong eo o dirang puiso kopanelo le bona.	Ka bonolo	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanggwe X Ga a kgone 	Lebelela barutwana ka nako ya thuto ya Puiso kopanelo. Lebelela barutwana ka nako ya puiso kopanelo mme o kwale se o se boneng.
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro.	Dirisa buka nngwe e rulaganyeditsweng puiso kopanelo.	Bonelapele se se tlang go diragala mo kgannyeng ka go Lebelela ditshwantsho.	2	Botsa dipotso nakong ya ipaakanyetso ya go buisa bona gore a barutwana ba kgona go bonelapele pheletso ya kgang.	Fa gare	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanggwe X Ga a kgone 	Ditswana tsa ditlhotswana. Letlelela barutwana go refosanya go bonelapele se se tlileng go direga mo kgannyeng. Kwala se o se boneng.
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro.	Setlhogo sengwe o ikaegile ka buka e tlhopilweng.	Thala setshwantsho go thalosa Dintlha tsa botlhokwa mo kgannyeng.	3	Dirisa buka nngwe eo o e buiseditseng barutwana. Kwala Setlhogo sa kgang mo tlapakwalelong. Letlelela barutwana go kopolola Setlhogo mme o ntshe dintlhakgolo tsa kgang.	Fa gare	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanggwe X Ga a kgone 	Lebelela ditshwantsho tseo barutwana ba di thadileng. Ditshwantsho di tshwanetse di bontshe seo barutwana ba se buisitseng mo kgannyeng.
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro.	Buka nngwe e rulaganyeditsweng Puiso kopanelo.	Buisa ditlhangwa tse di godisitsweng.	4	Dira thuto ya puiso kopanelo. Letlelela barutwana go buisa mmogo le wena nakong ya fa o dira puiso kopanelo.	Thata	Kaedi: <ul style="list-style-type: none"> ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanggwe X Ga a kgone 	Lebelela barutwana ka nako ya thuto ya puiso kopanelo. Kwala se o se boneng.

GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro.	Dipotso go tswa mo bukeng nngwe e dirisiwang mo phaposing.	Botsa dipotso go tswa mo setlhangweng.	5	Botsa barutwana dipotso go tswa mo setlhangweng se diriseditsweng ka nako ya Puiso kopanelo.	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lettlela barutwana ba arabe bonyane dipotso tse pedi.</i>
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro.	Dirisa kang nngwe le nngwe	Tlotlang ka baanelwa mo kgannyeng mme o fane ka maikutlo a gago.	6	Lettlela barutwana go tsaya karolo mo dipuisanong ka ga kang.Tsamaisa dipuisano.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana ka nako ya dipuisano mme o kwale se o se boneng.</i>
Dikgono: Mokwalo								
GR R T 4 Ts 57	Kopanya le tirwana ya 3 (Go kwala) ts.9 – Go lebelela	Ga gona Setlhogo se se tlhomameng	Dikgono tsa motsamao wa mesifa e mennye.	1	Neela barutwana tirwana nngwe e kwadiwang.Lebelela dikgono tsa motsamao wa mesifa e mennye fa ba kwala.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana fa dira Ditirwana.Lebelela le mokgwa o ba tshwarang pensele ka teng.jj</i>
GR R T 4 Ts 57	DBE Bukatiro Ts. 5	Mmele wa me	Dirisa sekere go segolola ditshwantsho.	2	Segolola matsogo le maoto.Kgomaretsa mo setshwantshong. Thala setshwantsho sa sefatlhego mme o se tshasa.	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana fa ba dira Ditirwana.Lebelela mokgwa o ba tshwarang dikere ka ona bophepa le gore a morutwana o kgona go kgomaretsa dikarolo tsa mmele mo diphatleng tse di siameng.</i>

GR R T 4	Kopanya le thuto ya ikatiso ya mmele.	Go tshwara le go latlhela.	Kgolagano ya matsogo le matlho ka motshameko sk : Go tshwara le go latlhela, thala le go tshasa.	3	Lettlelela barutwana go latlhelana le go tshwara dibolo.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana ka nako ya thuto ya ikatisa ya mmele Lebelela barutwana ka nako ya thuto ya ikatiso ya mmele mme o kwale se o se boneng. Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse a bone tshono e lekaneng go tshwara le go latlhela dibolo.</i>
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro.	Nngwe le nngwe	Kopisa dipaterone, mafoko le ditlhaka sentle.	4	Naya barutwana tirwana ya Mokwalo. Ba letle go kopisa dipaterone, ditlhaka le mafoko.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana ka nako ya tirwana ya Mokwalo. Lebelela kamoo ba tshwarang pensile ka teng, bophepa le bokgoni ba go kopisa ditlhaka, dipaterone le mafoko sentle.</i>
GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro. Lebelela barutwana fa ba dira Ditirwana tsa bona tsa go kwala.	Ga gona Setlhogo se se kgethegileng.	Dirisa didiriswa tse di farologaneng tsa go kwala mme ba di dirisa ka go itshepa.	5	Neela barutwana tirwana nngwe ya go kwala mme o ba lebelela fa ba ntse ba dira tirwana eo	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhanngwe X Ga a kgone	<i>Tswelela go lebelela barutwana nakong eo ba dirang tirwana ya go kwala.</i>

GR R T 4	DBE bukatiro ts 6,7	Mmele wa me	Go tshwara kherayone ka nepo o bontsha gore ke letsogo lefe le o le dirisang(go bontsha letsogo le le maatla la gago,moja,molema)	6	Letla morutwana go beya seatla sa gagwe sa moja/molema mo bukeng mme a gatisie bokafantle ba seatla.	Thata	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela morutwana fa a gatisa ka seatla sa gagwe.Tlhokomela gore morutwana o dirisa letsogo go gatisa.Lebelela gore a morutwana o tshwara pensile sentle.</i>
Dikgono: Mokwalo								
GR R T 4 Ts 57	DBE bukatiro ts .31	Mmele wa me	Thala kgotsa tshasa setshwantsho go fitisa molaetsa.	1	Barutwana ba thala ditshwantsho tsa bona.	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana fa ba thala ditshwantsho tsa bona. Sheba gore ba dirisa phatla, mmala, le go tshwara penselele jang.</i>
GR R T 4 Ts 57	DBE bukatiro ts.10	Ga gona Setlhogo se se kgethegileng.	Kopolola ditlhaka tsa leina la gago tse o di itseng go emela Mokwalo.kopolola leina la gago.	2	Sekeletsa tlhaka ya ntlha mo leineng la gago. Sekeletsa ditlhaka tse dingwe mo leineng la gago. Kwala leina la gago.	Thata	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela mokgwa wa go tshwara pensele, go dira phatla, popego ya mafoko le bokgoni go kwala maina a bone</i>
GR R T 4 Ts.57	DBE bukatiro ts. 9	Ga gona Setlhogo se se kgethegileng.	'Kwala'go tswa ka fa molemeng go ya ka fa mojeng le go tswa kwa godimo go ya kwa tlase	3	Thalelela balune ngwe le nngwe thapo.Thalelala monamone nngwe le nngwe mokgothi.Thusa notshi/serurubele go bona sethunya.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana fa ba dira tirwana go bona gore a ba simolola go kwala go tswa ka fa molemeng go ya ka fa mojeng le go tswa kwa godimo go ya kwa tlase.Kwala se o se boneng.</i>

GR R T 4	Ga go dirwe tirwana go tswa mo DBE bukatiro. Lebelela barutwana ka nako eo ba kwalang mo tlapakwalelong.	Setlhogo sengwe.	Kopisa mokwalo mo tikologong.	4	Letla barutwana go kopolola Setlhogo mo tlapakwalelong.	Ka bonolo	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Kopanya se le tirwana ya bo 3 Puiso kopanelo. Lebelela barutwana fa ba kopisa setlhangwa go thala.</i>
GR R T 4	DBE Bukatiro ts. 46	Moletlo wa konsarata.	Nna le seabe mo go ageng dipolelwana tsa setlhangwa se se kwadilweng mo phaposing.	5	Tlhalosa dilo mo kgannyeng mme ba itlhamela kang.	Fa gare	Kaedi: ✓Wa kgona ● O kgona bontlhannngwe X Ga a kgone	<i>Lebelela barutwana fa ba ntse ba tlotle ka ditshwantsho. Kwala se se ka morutwana mongwe le mongwe. Tlhokomela gore morutwana mongwe le mongwe o bona tshono bua dikakanyo tsa gagwe ka setshwantsho.</i>

LENANEO LE LE TSITSINTSWENG LA TLHATHOBO YA MOTHEO

Ela tlhoko gore se ke Lenaneo le le tsitsintsweng. Ditirwana tse di tlhatlhabilweng ka go lebelela barutwana di tshwanetse di tswediwe di se ke tsa ema di le dingwe.

LETSATSI	DITIRWANA
1	<ul style="list-style-type: none"> • Reetsa kwa ntle ga kgoreletso, le go bua ka go refosana. (tswela) • Lemoga morumo wa mafoko mo diraemeng le dipineng tse di tlwaelegileng. • Bonelapele gore go tla diragala eng mo kgannyeng o dirisa o dirisa setlhangwa se se tlwaelegileng le ditshwantsho. • Tshwara kherayone ka nepo o bontsha gore ke letsogo lefe le o le dirisang (go bontsha letsogo le le maatla la gago, moja, molema) (tswela)
2	<ul style="list-style-type: none"> • Lebelela ditshwantsho ka kelotlhoko le go bua maitemogelo a tlwaelegileng. • Lemoga gore mafoko a dirilwe ka medumo.

	<ul style="list-style-type: none"> • Thala ditshwantsho o neelane ka dintlhakgolo tsa kangang. • Thala kgotsa penta ditshwantsho go fetisa molaetsa.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Nyalanya dilo tse di tsamaelanang, a bo a tshwantshanya dilo tse di farologaneng. • Buisa ditlangwa tse di godisitsweng. • Kopolola ditlhaka tsa leina la gago tse o di itseng go emela Mokwalo: Kopolola leina la gago.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Reetsa le go gakologelwa tatelano ya mafoko a a bonolo(sk.ama,ema,ila) • Kgaoganya dipolelo tse di buiwang ka molomo ka mafoko a ikemetseng o dirisa mafoko a nokonngwe pele. • Araba dipotso tse di tswang mo kgannyeng e buisitsweng. • 'Kwala'go tswa ka fa molemeng go ya ka fa mojang le go tswa kwa godimo go ya kwa tlase.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Opela dipina, boka maboko a diragatse ka go itshepa le botlhe mo phaposiborutelong. • Tshwara dibuka sentle. (tswelela) • Buisanang le go ntsha maikutlo a gago ka baanelwa mo kgannyeng. • Kopolola Mokwalo go tswa mo tikologong.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Tlolla ka ditshwantsho mo diphousatara, dibuka jj. • Lemoga dilo tse di itsegeng mo ditshwantshong- buisa dibuka tsa ditshwantsho. • Motsamao wa mesifa e mennye. (tswelela) • Nna le seabe mo dikakanyong tsa buka ya dikgang ya mo phaposing.
7	<ul style="list-style-type: none"> • Lateledisanya ditshwantsho tse di mo kgannyeng. • Lemoga leina la gago le maina a matlhano a barutwana- ka- ena mo phaposing. • Dirisa sekere go segolola bokafantle ba ditshwantsho.
8	<ul style="list-style-type: none"> • Nyalanya dilo tse di tsamaelanang. • Ranola ditshwantsho mme o di latedisanye go itlhamela kangang.Kgolagano matsogo le matlho ka motshameko.Sk tshwara le go latlhela, thala le go tshasa.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Farologanya kutlo ya medumo e farologaneng magareng ga medumopuo e farologaneng segolo fa o simolola leina la gago. • Dirisa bokafantle ba buka le ditshwantsho go bonelapele gore go tla diragala eng mo kgannyeng. • Kopolola dipaterone, mafoko le ditlhaka sentle.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Simolola go pataganya ditlhaka go bopa mafoko(ba dira seno ka go utlwa).Sk e-m-a ,ema • Itumelele go tsaya karolo mo ditirwaneng tsa Puiso kopanelo. (Tswelela) • Dirisa didiriswa tse di farologaneng tsa go kwala,mme o di dirise ka go itshepa.(Tswelela)

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
o 4 tsebe 74	nngwe kgotsa Buka tiro ya DBE tsebe 6,7	nngwe e e tlhophilweng ke morutabana	gago ka yona.		phaposiborutelong kgotsa nako ya kang gore a barutwana bana le bokgoni kgotsa nyaa.		✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>dirang letsatsi le letsatsi ka nako ya dipuisano tsa kang mme o kwale dintlha tse o di lemogang.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Tiro ya molomo	COVID e dira gore ke ikutlwe jang.	Bua ka maitemogelo le maikutlo a gago.	3	Barutwana ba dira tiro ya molomo. Morutabana o elatlhoko gore a morutwana o kgono go supa maikutlo a gagwe.	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako ya ditiro tsa molomo mme o kwale dintlha tse o di lemogang.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Tiro ya molomo	Dipina dingwe le dingwe kgotsa diraeme tse di rutilweng mo Mophatong wa 1 di ka dirisiwa	Reetsa, itumelela le go tsibogela setshwantsho, dithamalakwane le metlae.	5	Barutwana ba tshwanetse go opela pina fa ba ntse ba diragagtsa.	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Neela barutwana tshono ya go opela pina e ba e rutilweng kwa mophatong wa 1 ba bo ba diragatse</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Tiro ya molomo	Dikgang tsa malatsi a boikhutso	Tlotla kgang e e tlwaelegileng e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo.	6	Barutwana ba dira tiro molomo. Morutabana o elatlhoko gore a barutwana ba fitlheletse bokgoni.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako ya ditiro tsa molomo mme o kwale dintlha tse o di lemogang.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Kgang nngwe le nngwe Khotso Buka tiro ya DBE Tsebe. 10, 11	Kgang nngwe le nngwe e ka dirisiwa	• Araba dipotso tse di tswalegileng le tse di bulegileng.	7	Barutwana ba tshwanetse go araba dipotso go tswa mo kgannyeng	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko gore barutwana ba araba dipotso tse di bulegileng.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Tiro ya molomo	Ba lelapa	Diragatsa metshameko mo mabakeng a a farologaneng.	8	Bana ba diragatsa ba lelapa. Morutabana o elatlhoko gore a barutwana ba fitlheletse bokgoni.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako ya fa ba diragatsa mme o kwale se o se lemogang.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Ga gona tirwana mo Buka tirong ya DBE. Dirisa tlhatlhobo ya go elatlhoko ka nako ya dipuisano	Setlhogo sengwe le sengwe se ka dirisiwa. Dipuisano tse di tlwaelegileng	Tsaya karolo mo dipuisanong tsa phaposiborutelo.	9	Elatlhoko barutwana ka nako ya dipuisano tsa mo phaposiborutelong mme o netefatse gore morutwana o	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako e e tlwaelegileng ya dipuisano tsa letsatsi le letsatsi mme o kwale se o se lemogang.</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
		tša phaposiborut elo le tsone di ka dirisiwa.			na le bokgoni kgotsa nyaa.			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Ga gona tirwana mo Buka tirong ya DBE. Dirisa tlhatlhobo ya go elatlhoko ka nako ya dipuisano	E ka sekasekiwa ka nako ya dipuisano tsa mo phaposiborut elong. .	Dirisa mareo a a tshwanang le polelo, tlhakakgolo, khutlo.	10	Elatlhoko barutwana ka nako ya dipuisano tsa mo phaposiborutelong mme o netefatse gore morutwana o na le bokgoni kgotsa nyaa.	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako e e tlwaelegileng ya dipuisano tsa letsatsi le letsatsi mme o kwale se o se lemogang.</i>
Dikgono : Medumo Puo								
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	EGRA Go gakologelwa medumo	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga kamano ya ditlhaka le medumo e e emeng e le nosi	1	Dira teko EGRA ya motsotso o le mongwe ya go dumisa tlhaka	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Kwala dintlha go supa medumo e e barutwana ba sa e kgoneng.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 74	Buka tiro ya DBE tsebe 23. Dira tirwana e e tshwanang le e e neetsweng ya modumo wa 'ee'	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng tse di dumisiwa mmogo, sk. 'ee' mo go 'seema' ; 'oo' mo go 'moopa'	2	Barutwana ba feleletsa tirwana	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko gore barutwana ba dira ditirwana ka bobone ntle le go kopolola go tswa mo barutwaneng ba bangwe.</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Ga gona tirwana mo Buka tirong ya DBE. Tiro ya molomo le ya go kwala .	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga ditumanosi tse di pataganeng tse di dumisiwa mmogo, sk. 'ai' mo go 'letswai' ; 'oi' mo go 'boitumelo'	3	Neela barutwana mafoko. Barutwana ba age mafoko ka medumo.	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Neela morutwana mongwe le mongwe bonnye mafoko a le mararo. Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go neelwa lefoko le le lengwe gore ba seke ba kopolola go tswa go ba bangwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Tirwana kwalo ya bontsi.	Setlhogo sengwe le sengwe.	Lemoga bontsi (di-, ba-) le bofelo jwa mafoko (-ana) ka go reetsa	4	Barutwana ba dire tirwana ya go kwala ba tlitse diphatlha tse di tlogetsweng ka bontsi.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Netefatsa gore barutwana ba dira ditirwana ka bobone ntle le go kopolola go tswa mo barutwaneng ba bangwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	EGRA Go gakologelwa medumo	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga kamano ya ditlhaka le medumo e e emeng e le nosi	1	Dira teko EGRA ya motsotso o le mongwe ya go dumisa tlhaka	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Kwala dintlha go supa medumo e barutwana ba ksa e kgoneng.</i>

Dikgono : Puiso ka nosi

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 76	Setshwantsho go tswa mo buka tirong ya DBE tsebe. 6. Tiro ya molomo	Diaparo tsa sekolo	Ranola ditshwantsho go itlhamela kgang (sekao: buisa ditshwantsho)	1	Barutwana ba lebe ditshwantsho mme ba anele kgang.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Letla barutwana go dira ditirwana ka bobona mme o kwale maitemogelo ka morutwana mongwe le mongwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 76	Buka tiro ya DBE tsebe. 17	Setlhogo sengwe le sengwe	Buisa matshwaopapatso, matshwao (dileibole) le mafoko mangwe fela mo tikologong a a kwadilweng.	2	Barutwana ba leba ditshwantsho mme ba sekeletsa ntlha e e neetsweng go feleletsa setshwantsho.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Netefatsa gore barutwana ba dira ditirwana ka bobone ntle le go kopolola go tswa mo barutwaneng ba bangwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 76	Ga gona tirwana mo Buka tirong ya DBE. Elatlhoko barutwana ka nako ya Puiso	Setlhogo sengwe le sengwe se se baakanyedits weng Puiso.	Tshwara buka ka mokgwa o o tshwanetseng, phutholola ditsebe tsa yona ka tshwanelo.	4	Barutwana ba tshware buka sentle ka nako ya ditirwana tsa Puiso.	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dira maitemogelo a gago ka nako ya puiso kgotsa fa barutwana ba buisa go tswa fa sekhutlwaneng sa go buisa mme o rekote maitemogelo a gago.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 76	Ga gona tirwana mo Buka tirong ya DBE. Elatlhoko se barutwana ba se dirang	Nna	Lemoga leina la gago le maina a Barutwana-ka-wena.	5	Neela barutwana tshono gore ba kgone go lemoga maina a bona le a a ba bangwe. Sekao ba letle go neela	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Letla barutwana go refosana ka go neela barutwana ba bangwe dibuka mo phaposiborutelong mme o ele tlhoko gore</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
					barutwana ba bangwe dibuka.			<i>ke mang yo o gakologelwang leina la gagwe le maina a barutwana ba bangwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 76	Buka tiro ya DBE tsebe .10,11	Setlhogo sengwe le sengwe	Ranola ditshwantsho le dikgang dingwe fela tse di tswang mo makwalodikgannyeng a a farologaneng (sk. dinepe, dikhalentara, dipapatso, makwalodikgang, ditshwantsho tsa dimakasine le diphousetara	6	Buisa kgang le barutwana. Barutwana ba araba dipotso mo tsebeng .11.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dira tirwana le setlhopha se sennye mme o rekote gore ke barutwana bafe ba ba kgonang go latela ditaelo. Laela barutwana go feleletsa dipotso ka bobone</i>
Dikgono : Puisokopanelo								
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Ga gona tirwana mo Buka tirong ya DBE. Elatlhoko barutwana ka nako ya Puiso kopanelo	Setlhogo sengwe le sengwe se se baakanyedits weng Puiso kaelo ka ditlhopha	Buisang ka kgang, mme lo supe/tlhaole dintlha tsa botlhokwa le baanelwa gape o arabe dipotso go tswa mo kgannyeng e e buisitsweng.	1	Dira puisokopanelo le barutwana ba gago mme o ba sekaseke. Botsa barutwana dipotso tse di bulegileng.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dira maitemogelo ka nako ya dithuto Puisokopanelo, botsa dipotso mme o rekote maiphitlhelelo a gago. Dira gore morutwana mongwe le mongwe bonnye a arabe dipotso di le pedi.</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Ga gona tirwana ya buka tiro ya DBE .	Dirisa buka nngwe le nngwe e e baakanyedits weng Puiso kopanelo	Dirisa ditshwantsho le bokafantle le go bonelapele se kgang e buang ka ga sona.	2	Botsa dipotso ka nako ya puiso ya ntlha go elatlhoko gore ke morutwana ofe yo o ka bonelang pele dipoelo tsa kgang.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Tirwana ya setlhopha se sennye. Letla barutwana go refosana ka go bonelapele ka ga se kgang e leng ka ga sona. Rekota maiphitlhelelo a gago.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Buka tiro ya DBE tsebe . 28	Dilo tse re di dirang	Rulaganya ditiragalo tsa kgang	3	Letla barutwana go buisana le go tlotla ka kgang ka bobedi. fa ba fetsa ba kwale dipolelo ka tatelano ya dintlha .	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko gore morutwana mongwe le mongwe o dira tiro ya gagwe a sa kopolole tiro ya barutwana ba bangwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Ga gona tirwana ya buka tiro ya DBE . Tiro ya molomo	Dirisa buka nngwe le nngwe e e baakanyedits weng Puiso kopanelo	Lemoga tiragalo le lebaka mo kgannyeng (sk. Mosetsana o tsene mo mathateng ka gonne o thubile letlhabaphefo.)	4	Dira thuto ya puisokopanelo. Letla barutwana go buisana ka tiragalo le lebaka mo kgannyeng .	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako dithuto tsa Puisokopanelo, botsa dipotso go netefatsa fa barutwana ba ka kgona go gakologelwa tiragalo le lebaka mme o rekote maiphitlhelelo a gago.</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Alemanaka (khalentara ya matsalo)	Setlhogo sengwe le sengwe	Ranola tshedimosetso go tswa mo diphousetareng, ditshwantsho le mo mananeong a a bonolo, (sekao: khalentara)	5	Barutwana ba tshwanetse go supa gore ke mang yo o golang mo dikgweding tse di rileng. Sekao ke mang yo letsatsi la gagwe la matsalo le leng ka Ferikgong?	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Letla barutwana go dira se ka bobona ka go leba alemanaka (khalentara) ya matswalo le go supa gore ke maina a barutwana bafe mo dikgweding tse di rileng.</i>
Dikgono : Puiso kaelo ka ditlhopha								
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	EGRA Puiso ya temana	Setlhogo sengwe le sengwe	Buisa ka thelelo le ka bokgabane.	1	Barutwana ba buisa teko ya motsotso o le mongwe ka go buisa temana	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dira maitemogelo a gago ka nako ya dithuto tsa Puiso kaelo ka ditlhopha mme o rekote maitemogelo a gago.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Buka tiro ya DBE tsebe .10	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa medumo, methhala ya tiriso le tshekatsheko ya popego le mafoko a a bonwang kgapetsakgapetsa mo tikologong	2	Barutwana ba buisa temana mo tsebeng ya 10.	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dira maitemogelo a gago ka nako ya dithuto tsa Puiso kaelo ka ditlhopha mme o rekote maitemogelo a gago.</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 75	Buka tiro ya DBE tsebe .10	Setlhogo sengwe le sengwe	Itekole fa o ntse o buisa, mo lekaleng la go buisa le la temogo ya mafoko gammogo le go a tlhaloganya.	3	Barutwana ba buisa temana mo tsebeng ya 10. (golaganya le tirwana ya 2)	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dira maitemogelo a gago ka nako ya dithuto tsa Puiso kaelo ka ditlhophha mme o rekote maitemogelo a gago.</i>
Dikgono : Mokwalo								
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Ga gona tirwana ya buka tiro ya DBE. Elatlhoko barutwana fa ba dira tiro ya go kwala.	Setlhogo sengwe le sengwe	Ikatisa go tshwara phensele le kheraeyone	1	Neela barutwana tirwana nngwe le nngwe mme o ele tlhoko bokgoni jwa mesifa e mennye.	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Sekaseka barutwana fa ba dira ditirwana, gape elatlhoko gore ba tshwara pentshele ka nepagalo ji.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Tirwana 1 ya go gatisa	Setlhogo sengwe le sengwe	Go aga tsamaelano ya letsogo le leitho ka go tshwantsha le go gatisa dipaterone	2	Gatisa ditshwantsho mo meleng e e nang le maronthorontho.	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Dirisa maitemogelo a gago fa barutwana ba dira ditirwana. Elatlhoko gore ba tshwara pentshele sentle, ba dira tiro e e phepa le gore ba kgona go gatisa setshwantsho.</i>
Mophato 1 kgwedithar	Buka tiro ya DBE tsebe. 8	Setlhogo sengwe le sengwe	Kopolola le go kwala maina a bona,	3	Barutwana ba feleletsa dikarata mme ba tlatsa ka	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona	<i>Elatlhoko gore morutwana mongwe le mongwe o dira tiro ya</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
o 4 tsebe 77			mafoko le dipolelo tse dikhutshwane		mafoko a a tlogetsweng		<ul style="list-style-type: none"> ● Maiteko X Ga a Kgone 	<i>gagwe a sa kopolole tiro ya barutwana ba bangwe.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Ga gona tirwana ya Buka tiro ya DBE	Setlhogo sengwe le sengwe	Go aga bokaelo/ tshupantlha go tswa mo letsogong la molema go ya go la moja le godimo le kwa tlase	4	Neela barutwana tirwana ya mokwalo. ba letle go kopolola dipaterone , ditlhaka le mafoko	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka nako ya tirwana ya mokwalo. Elatlhoko gore ba tshwara pentshele sentle bophepa, bokgoni jwa go kwala go tswa kwa mojemeng go ya kwa molemeng le go tswa kwa godimo go ya kwa tlase.</i>
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Ga gona tirwana ya Buka tiro ya DBE. Elatlhoko fa barutwana ba dira tirwana nngwe le nngwe ya go kwala.	Setlhogo sengwe le sengwe	Bopa ditlhakanye , ditlhakagolo le dinomoro ka nepagalo le ka thelelo	5	Neela barutwana tirwana nngwe le nngwe ya go kwala mme o eletlhoko fa ba e dirae	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	<i>Elatlhoko barutwana ka dinako tsothe tsa ditirwana tsa go kwala.</i>
Dikgono : Go kwala								
Mophato 1 kgwedithar	Tirwana ya maitlhamelwa	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa maina le maemedi (nna, wena, ena, yona) mo mokwalong ka	1	Let la barutwana go kwala mo sethangweng	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona	<i>Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana</i>

SETSWANA PUO YA GAE

PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
o 4 tsebe 77			nepagalo ka thuso ya morutabana				<ul style="list-style-type: none"> ● Maiteko X Ga a Kgone 	ka boene a sa kopolole go tswa go barutwana ba bangwe. Rekota gore barutwana ba ka dirisa maemedi le madiri ka tshwanelo.
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Buka tiro ya DBE tsebe .5	Malatsi a boikhutso a sekoloy	Dirisa paka jaanong le paka pheti ka tshwanelo mo go kwaleng	2	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso.	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boene a sa kopolole go tswa go barutwana ba bangwe. Rekota gore barutwana ba ka dirisa dipaka ka tshwanelo.
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Tirwana ya 2	Setlhogo sengwe le sengwe	Bontsi jwa mafoko a a itsegeng	3	Barutwana ba feleletsa malepa	Tse di bonolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boene a sa kopolole go tswa go barutwana ba bangwe.
Mophato 1 kgwedithar	Tirwana ya 3	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa dipopi	4	Bana ba feleletsa tirwana ya go kwala	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana

SETSWANA PUO YA GAE								
PEGELO YA PHOLISI YA KHARIKH ULAMO LE TLHATLH OBO	Buka tiro ya DBE Ditirwana tsa 1 Mophato 2 Dinomoro tsa ditsebe	Setlhogo	Dikgono / Kitso	Ditirwana		Kemo ya bokgoni	Kabo ya maduo	Ditaelo go morutabana
				Palo	Tlhaloso			
o 4 tsebe 77							<ul style="list-style-type: none"> ● Maiteko X Ga a Kgone 	ka boene a sa kopolole go tswa go barutwana ba bangwe.
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Tirwana ya 3	Setlhogo sengwe le sengwe	Rulaganya tshedimosetso ka mokgwa o o bonolo jaaka buka tsatsi	5	Barutwana ba supa dikarolo tsa setshwantsho sentle	Mo magareng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boene a sa kopolole go tswa go barutwana ba bangwe.
Mophato 1 kgwedithar o 4 tsebe 77	Ga gona tirwana ya buka tiro ya DBE	Setlhogo sengwe le sengwe	Itlhomele koketso ya mafoko le thanodi ya gago	6	Barutwana ba oketsa mafoko mo dithanoding tsa bona	Tse di thata	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a Kgone a	Tlhokomela gore barutwana ba na le bokgoni jwa go oketsa mafoko mo dithanoding tsa bone.

THULAGANYO E E AKANTSWENG YA TLHATLHOBO YA MOTHEO

*Ka tsweetswee se se latelang ke lenaane le le akantsweng fela. Ditirwana tse di tlhatlhibiwang ka go sekasekiwa e tshwanetse go nna e e tswelelang pele e seng ya nakwana fela.


LETSATSI	DITIRWANA
1	<ul style="list-style-type: none"> ● Reetsa kwa ntle ga go tsena ba bangwe ganong o refosane go bua mme o botse dipotso go sedimosetswa ● Lemoga kamano ya ditlhaka le medumo e e emeng e le nosi ● Buisang ka kgang, mme lo supe/tlhaole dintlha tsa botlhokwa le baanelwa..

	<ul style="list-style-type: none"> Go aga tsamaelano ya letsogo le leitlho ka go tshwantsha le go gatisa dipaterone.
2	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa kgang le go tlhagisa maikutlo a gago ka yona. Lemoga ditumanosi tse di pataganeng tse di dumisiwa mmogo, sk. 'ee' mo go 'seema' ; 'oo' mo go 'moopa' Buisa Bukakgolo kgotsa setlhangwa sengwe fela sa mokwalo o o godisitsweng. Dirisa ditshwantsho le bokafantle le go bonelapele se kgang e buang ka ga sona. Kopolola le go kwala maina a bona, mafoko le dipolelo tse dikhutshwane.
3	<ul style="list-style-type: none"> Bua ka maitemogelo le maikutlo a gago. Lemoga ditumanosi tse di pataganeng tse di dumisiwa mmogo, sk. 'ee' mo go 'seema' ; 'oo' mo go 'moopa' Rulaganya ditiragalo tsa kgang. Go aga bokaelo/ tshupantlha go tswa mo letsogong la molema go ya go la moja le godimo le kwa tlase.
4	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa, itumelela le go tsibogela setshwantsho, dithamalakwane le metlae. Lemoga bontsi (di-, ba-) le bofelo jwa mafoko (-ana) ka go reetsa Lemoga tiragalo le lebaka mo kgang (sk. Mosetsana o tsene mo mathateng ka Gonne o thubile letlhabaphefo.) Bopa dinomore , ditlhakanye le ditlhakakgolo ka nepagalo le ka thelelo
5	<ul style="list-style-type: none"> Tlotla kgang e e tlwaelegileng e e nang le tshimologo, mmele le bokhutlo. Lemoga kamano ya ditlhaka le medumo e e emeng e le nosi Ranola ditshwantsho go itlhamela kgang (sekao: buisa ditshwantsho) Dirisa maina le maemedi (nna, wena, ena, yona) mo mokwalong ka nepagalo ka thuso ya morutabana
6	<ul style="list-style-type: none"> Araba dipotso tse di tswaelegileng le tse di bulegileng. Ranola ditshwantsho (sekao: itlhamele kgang le go 'buisa' ditshwantsho) Buisa ka thelelo le ka bokgabane. Dirisa pakajaanong, pakapheti le pakatlang ka nepagalo
7	<ul style="list-style-type: none"> Diragatsa metshameko mo mabakeng a a farologaneng. Buisa matshwaopapatso, matshwao (dileibole) le mafoko mangwe fela mo tikologong a a kwadilweng. Mokgwa o o siameng wa go tlhokomela buka. sekao Aga bontsi jwa mafoko a a tlwaelegileng
8	<ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo dipuisanong tsa mo phaposiborutelong. Dirisa mafoko a barutwana ba a bonang kgapetsakgapetsa mo tikologong, medumo, tshakatsheko ya bokao mo tirisong le popego, le dikgono tsa go thaloganya go dira bokao.

	<ul style="list-style-type: none"> • Itekole fa o ntse o buisa, mo lekaleng la go buisa le la temogo ya mafoko gammogo le go a tthaloganya. • Dirisa masupi, maina, madiri le maemeditota ka nepagalo
9	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa mareo a a tshwanang le polelo, tlhakakgolo, khutlo. • Lemoga leina la gago le maina a barutwana-ka-wena. • Tshwara phensele le kheraeyone ka tshwanelo
10	<ul style="list-style-type: none"> • Kwala ka maitemogelo a gago ka mefuta e e farologaneng sk. kwala athikele e khutshwane ya lokwalodikgang. • Dirisa bukatsatsi mo sebakeng sa beke • Ikagele lenaane la mafoko le thanodi

Activity 1


Tracing



Can you trace the same picture?

Activity 2

Plurals



Write the plural forms of the nouns in the crossword.

Across →	Down ↓
3. loaf	1. baby
7. wife	2. leaf
8. house	4. life
11. foot	5. boat
12. person	6. child
13. sheep	7. woman
16. tomato	9. man
20. fish	10. potato
21. river	14. pitch
23. spy	15. box
24. daisy	17. city
25. elf	18. bus
26. knife	19. mouse
27. wish	22. cat
29. tooth	28. half

Tirwana 3

Dipopi

Dirisa mafoko a a leng mo mabokosong go feleleltsa polelo.

fa pele	Mo teng	Ka fa morag o	Mo godim o	Ka fa tlase	Mo godim o	ka
---------	------------	---------------------	------------------	----------------	------------------	----


1. Mmetshe o ntse ga kgoro.
2. Ke ja thipa le foroko.
3. Ntja e robetse..... ga tafole .
4. Re tshamekela..... ga ntlu fa pula e na .
5. O nkgatile ga monwana ka phoso.
6. Hutshe ya me ga tlhogo ya me.
7. Mosimane o bopa ditshamekisi tsa gagwe ka mmopa ga ntlu.

Tirwana 4

Rulaganya tshedimosetso

Neela maina a dikarolo tsa setshwantsho sentle .

Tlhogo	letsogo	Lemgole	nko	Legetla	leoto	molomo	lonao	Seatla	molala
--------	---------	---------	-----	---------	-------	--------	-------	--------	--------



MOPHATO WA 3 TLHATHOBO YA MOTHEO

SETSWANA PUO YA GAE								
CAPS	Bukatiro 1 ya DBE Mophato 3 Tsebe	Setlhogo	Bokgoni / Kitso	Ditirwana		Seelo sa bokgoni	Dielo tsa tlhathobo	Dintlha go morutabana
				No	Tlhaloso			
Dikgono: Go Reetsa le Go Bua								
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Ha gona ditirwana mo bukeng ya DBE. Nna kelotlhoko ka nako ya dipuisano tsa phaposi.	Setlhogo sengwe le sengwe se ka dirisiwa. Dipuisano tsa phaposi le tsona di ka dirisiwa ka gale.	Reetsa ntle le go tsena sebui mo ganong,bontsha tlotlo fa sebui se bua,botsa dipotso mme o tshwaele mo se o se utlwileng.	1	Ela barutwana tlhoko ka nako ya dipuisano tsa phaposi kgotsa ka nako ya kgang le go tlhomamisa gore a morutwana o na le bokgoni kgotsa ga a na bokgoni,	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako tsothle fa ba na le dipuisano mme o kwale se o se lemogileng.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Kgang nngwe le nngwe KGOTSA Bukatiro ya DBE tsebe. 6,7	Kgang ka setlhogo sengwe le sengwe se se tlhophilweng ke morutabana kgotsa a dirise kgang go tswa go bukatiro ya DBE	Reetsa dikgang le maboko mme a arabe dipotso tse tsa maemo a kwa godimo	2	Ela barutwana tlhoko ka nako ya dipuisano le go tlhomamisa gore a morutwana o na le bokgoni kgotsa ga a na bokgoni,	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● O a leka X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya dipuisano mme o kwale se o se lemogileng .</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Ditirwana tsa molomo	Dikgang tsa malatsi a boikhutso	Tlotla ka maitemogelo a	3	Barutwana ba tlotla ka dikgang tsa bona tsa malatsi a boukhutso.	Kaedi ya bokgoni:	Bokgoni: ✓ Wa kgona	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya dikgang</i>

			gago le dikgang ka kakaretso.			✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	● O a leka X Ga a kgone	mme o kwale se o se lemogileng .
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Bukatiro ya DBE tsebe. 2	Dirisa dikgang jaaka tse di mo bukatiro ya DBE.	Tlhagisa maikutlo ka ga kang kgotsa leboko mme o neelane ka mabaka.	4	Barutwana ba tseye karolo mo dipuisanong le go tlhagisa maikutlo a bona ka dikolo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Barutwana ba refosanya go tsaya karolo mo dipuisanong ka moo ba ikutlwang ka teng ka ga sekolo. Rekota se o se lemogileng.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Tirwana tsa molomo.	Dikgang tsa malatsi a boikhutso khotsa setlhogo sengwe le sengwe(di ka kopangwa le ditirwana 3)	Tlotla kang e e itsegeng e e nang le tshimologo, bogare le bokhutlo.	5	Barutwana ba dira tlhagiso ya molomo. Morutabana o ela tlhoko gore a barutwana ba bone bokgoni jo bo maleba.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Ela barutwana tlhoko ka nako ya tlhagiso ya molomo mme o kwale se o se lemogileng.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Kgang nngwe le nngwe KGOTSA Bukatiro ya DBE tsebe. 10, 11	Kgang nngwe le nngwe e ka dirisiwa	Araba dipotso tse di bulegileng mme o tshegetse karabo ya gago ka mabaka.	6	Barutwana ba kgone go araba dipotso ka ga kang. E ka nna tirwana ya go kwala kgotsa ya molomo	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Ela tlhoko gore a barutwana ba ka kgona go araba dipotso tse di bulegileng.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Tirwana tsa molomo Bukatiro ya DBE	Ba Losika	Diragatsa maemo a a farologaneng.	7	Barutwana fa pula ena ba ka diragatsa metshameko ya sekolo.Murutabana a ele	Kaedi ya bokgoni:	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka	Ela barutwana tlhoko fa ba diragatsa mme o kwale se o se lemogileng.

	tsebe. 16				tlhoko gore a barutwana ba fitheletse bokgoni jo bo tihokagalang.	✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	X Ga a kgone	
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Bukatiro ya DBE tsebe. 12	Setlhogo sengwe le sengwe se ka dirisiwa. Dipuisano tsa ka gale tsa phaposi le tsona di ka dirisiwa.	Tsaa karolo mo di puisanong le go neelana ka repoto ya tirwana ya ditlhopha.	8	Ela barutwana tlhoko ka nako ya dipuisano le go tlhomamisa gore a morutwana o na le bokgoni kgotsa ga a na bokgoni, Barutwana ba feleletse tirwana ya ditlhopha.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya dipuisano tsa ka gale tsa letsatsi le letsatsi /ditirwana tsa ditlhopha mme o kwale se o se lemogileng.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Ditirwana ga diteng mo bukatiro ya DBE Ela tlhoko.	Ga gona setlhogo se se kailweng.	Reetsa tatelano ya ditaelo tse di marara le go di tsibogela ka tshwanelo.	9	Ela barutwana tlhoko ka nako ya ditaelo le go tlhomamisa fa barutwana ba na le bokgoni kgotsa ba se na bona.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko fa ba tsibogela ditaelo mme o kwale se o se lemogileng.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Tirwana tsa molomo Bukatiro ya DBE Ditirwana tsa molomo.	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa mareo jaaka leina, letlhaodi, lediri leemedi, letlama. phegelwana, letshwao la potso, temana.	10	E ka akarediwa le tirwana nngwe le nngwe ya tthagiso ya molomo.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya tthagiso ya molomo mme o rekote se o se lemogileng. Ela barutwana tlhoko ka nako ya tthagiso ya molomo mme o kwale se o se lemogileng.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.98	Ditirwana tsa molomo	Setlhogo sengwe le sengwe	Ba itirele diraeme tsa bona.	11	Barutwana ba itirele diraeme mme ba di diragatse mo phaposing.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya tthagiso ya molomo mme o kwale/rekote se o se lemogileng.</i>

						● Maiteko X Ga a kgone		
Dikgono: Medumopuo								
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99	Tirwana1	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga ditlhaka di le 3 tsa ditumammogo tse dipataganeng mo tshimologong ya lefoko.sk (tsh mo go 'tshasa' le tlh mo go 'tlhaswa')	1	Barutwana ba dira tirwana ya go kwala moo ba tlatsang ditumammogo tse di pataganeng mo tshimologong ya lefoko.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Dira dinoutshu go bontsha medumo e barutwana ba nang le dikgwetlho ka yone.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 2 tsebe 99	Tirwana 2	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa ditumammogo tse di pataganeng mo tshimologong le mo bofelong jwa mafoko go bopa le go kgaoganya mafoko sk. (nga- nga, -nganga)	2	Barutwana ba nyalanya ditshwantsho le mafoko mme morago ba kwale dipolelo di le pedi.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 1 tsebe 99	Tirwana 3	Setlhogo sengwe le sengwe	Lemoga ditumanosi tse dipataganeng sk.oo mo go mooki, e emo go lee, oa mo go boa.	3	Barutwana ba dira tirwana ya go kwala eo mo go yona ba ba tlang ditumanosi tse dipataganeng mo mafokong.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Neela morutwana mongwe le mongwe bonyane mafoko a le mararo go a kwala. Morutwana mongwe le mongwe o tshwanetse go neelwa mafoko a mangwe gore barutwana ba seke ba kopisana.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4	Tirwana 4	Setlhogo sengwe le sengwe	Boeletsa ditumammogo tse	4	Barutwana ba dira tirwana ya go kwala mo		Bokgoni:	<i>Netefatsa gore morutwana mongwe le</i>

tsebe 99			di tlwaelegileng mo tshimologong le kwa bofelong jwa lefoko sk. tl, kh, kg ts, ny le ng.		ba tlatsang teng ditumammogo tse dipataganeng	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99	Tirwana ya go kwala	Setlhogo sengwe le sengwe	Peleta mafoko ka nepagalo o dirisa kitso ya medumopuo. methala	5	Barutwana ba kwala teko ya medumopuo.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.</i>
Dikgono: Puiso ka nosi								
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99 , 100	Bukstiro ya DBE tsebe. 14, 15	Letsatsi la metshameko le phimotswe.	Buisa dibukakgolo, dikgang tsa nnete le tse e seng tsa nnete.	1	Barutwana ba buisa kgang le go araba dipotso.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99 , 100	Dirisa buka nngwe le nngwe.	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa methala yap ono jaaka bokafantle jwa buka go bonelapele kgang.	2	Barutwana ba dirisa bokafantle jwa buka go bonelapele kgang.	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ditlhopha di buisane ka bokafantle jwa buka. Ela tlhoko ditshwaelo tsa barutwana mme o rekote/kwale se o se lemogileng.</i>

Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99 , 100	Tirwana 5	Setlhogo sengwe le sengwe se se baakanyeditweng puiso.	Tlhaola dikakanyo kgolo mo setlhangweng.	4	Barutwana ba buise kgang mme morago ba kwale dintlha kgolo.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99 , 100	Tirwana 5.	Nna.	Araba dipotso tsa maemo a kwa godimo ka setlhangwa se se buisitsweng.	5	Barutwana ba feleletsa dipotso tsa kgang.	Kaedi ya bokgoni ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99, 100	Tirwana DBE tsebe18	Setlhogo sengwe le sengwe	Neela maikutlo ka kgang (jaaka...ka gonne... kgotsa ga ke rate jaaka...ka gonne)	6	Buisa kgang le barutwana botlhe. Barutwana ba thagisa maikutlo a bona.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Dira tirwana ka ditlhopho tse dinnye mme o rekote gore ke morutwana ofe yo o tlhagisitseng maikutlo a gagwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99, 100	Kopanya le tirwana ya 5.	Tlhapi ya molalatladi.	Ranolola setlhangwa le dikgatiso tse dingwe.	7	Barutwana ba buisa kgang le go araba dipotso.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe

						<ul style="list-style-type: none"> ● Maiteko X Ga a kgone 		
Dikgono: Puisokaelo ka ditlhopha								
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99, 100	Padiso tsa maemo a a farologaneng .Graded readers	Setlhangwa sengwe le sengwe	Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo ditlhangweng tsa nnete le tse e seng tsa nnete tsa maemo a setlhopha mo puisong.	1	Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo dipadisong tsa maemo a a farologaneng.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya puiso ka ditlhopha mme o rekote maitemogelo a gago.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99, 100	Puiso ya temana ya EGRA	Setlhogo jaaka se se mo puiso ya temana ya EGRA.	Buisa ka thelelo ,le ka bokgabane o dirisa segalo se se nepagetseng.	2	Barutwana ba dira teko ya go buisa temana ka motsotso o le 1-ya EGRA.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Tsamaisa tlhatlhobo ya EGRA mme o rekote diphoso tse di dirgalang tsa puiso ya mafoko ka motsotso o le mongwe.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99, 100	Kopanya le nomoro ya 1	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa maano a o ka itokafatsang ka ona fa o ntse o buisa.	3	Barutwana ba buisetsa kwa godimo mo dipadisong tsa seemo se se farologaneng.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya puiso ka ditlhopha mme o rekote maitemogelo a gago.</i>

Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 99, 100	Kopanya le nomoro ya 1	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa mafoko a barutwana ba a bonang kgapetsakgapetsa kitso ya medumopuo le tshekatsheko ya bokao.	4	Barutwana ba buisetsa kwa godimo mo dipadisong tsa seemo se se farologaneng.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya puiso ka ditlhopho mme o rekote maitemogelo a gago,</i>
Dikgono: Mokwalo								
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 102	Ga gona tirwana mo bukatiro ya DBE. Fa barutwana ba ntse ba dira tirwana nngwe ya go kwala.	Setlhogo sengwe le sengwe	Dirisa di diriswa tsa go kwala ka nepagalo.	1	Neela barutwana tirwana nngwe le nngwe ya go kwala mme o ele tlhoko bokgoni jwa tsamao ya mesifa e menyane fa ba diragatsa.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko fa ba dira ditirwana ela gape tlhoko tsela e barutwana ba tshwarang phensele ka yona ji.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 102	Bukatiro ya DBE tsebe. 13	Motshameko o ke o ratang	Gatisa: Bopa ditlhakagolo le ditlhakanye ka nepagalo.	2	Letla barutwana go kwala dipolelo di le tharo ka motshameko o ba o ratang (Ditirwana tsa medumopuo kgotsa mokwalo wa boithlamedi o ka dirisiwa go tlhatlhoba tiro e.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	<i>Ela barutwana tlhoko fa ba dira ditirwana. Do observations while learners do the activity. Ela tlhoko tsela eo barutwana ba tshwarang phensele, bophepa le gore a barutwana ba kgona go bopa ditlhaka ka nepagalo,</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 102	Bukatiro ya DBE	Motshameko o ke o ratang	Kwala mafoko ka sekgala se se siameng magareng	3	Letla barutwana go kwala dipolelo di le tharo ka motshameko o ba o	Kaedi ya bokgoni :	Bokgoni: ✓ Wa kgona	<i>Ela tlhoko barutwana tlhoko fa ba dira ditirwana. Ela tlhoko</i>

	tsebe. 13 (kopanya le nomoro ya. 2)		ga ditlhaka le mafoko.		ratang (Ditirwana tsa medumopuo kgotsa mokwalo wa boitlhamedi o ka dirisiwa go tlhatlhoba tiro e.	✓ <i>Wa kgona</i> ● <i>Maiteko</i> <i>X Ga a kgone</i>	● <i>O a leka</i> <i>X Ga a kgone</i>	<i>tsela eo barutwana ba tshwarang phensele, bophepa le gore a barutwana ba kgona go kwala ka nepagalo ditlhaka le mafoko go na le sekgala se selekaneng magareng ga tsona.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe 102	Tirwana 5	Setlhogo sengwe le sengwe	Kopolola le go kwala temana e le nngwe ya mela e le 3-4 go tswa mo setlhangweng se se gatisitsweng.	4	Letla barutwana go go kwala gape temana gotswa mo temeng e ba e buisitseng mo tirwaneng ya 5.	Kaedi ya bokgoni : ✓ <i>Wa kgona</i> ● <i>Maiteko</i> <i>X Ga a kgone</i>	Bokgoni: ✓ <i>Wa kgona</i> ● <i>O a leka</i> <i>X Ga a kgone</i>	<i>Ela barutwana tlhoko ka nako ya tirwana ya mokwalo. Ela tlhoko tsela eo barutwana ba tshwarang phensele, bophepa le bokgoni jwa barutwana ba go go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng, go tswa kwa godimo go ya kwa tlase. Bokgoni jwa gokwala temana gotswa mo setlhangweng se se gatisitsweng.</i>
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana nngwe le nngwe ya mokwalo	Setlhogo sengwe le sengwe	Mokwalo o o tshwaraganng: Kopolola le go kwala dipaterone, ditlhakanye, mafoko a makhutswane le dipolelo ka	5	Neela barutwana tirwana ya mokwalo go ba tlhatlhoba mme o ba ele tlhoko fa ba e dira.	Kaedi ya bokgoni : ✓ <i>Wa kgona</i> ● <i>Maiteko</i>	Bokgoni: ✓ <i>Wa kgona</i> ● <i>O a leka</i> <i>X Ga a kgone</i>	<i>Tswelela go ela tlhoko barutwana ka di nako fa ba dira ditirwana tsa go kwala mme o kwale/ rekote se o selemogileng.</i>

			mokwalo o o tshwaraganeng.			X Ga a kgone		
Dikgono: Go kwala								
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana ya boithamededi.	Malatsi a boikhutso a sekolo	Tiriso e e nepagetseng ya maina.	1	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso a sekolo (Kopanya nomoro 1-5)	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe. Rekota/kwala gore a barutwana ba kgona go dirisa maina ka nepagalo
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe.102	Tirwana ya boithamededi.	Malatsi a boikhutso a sekolo	Tiriso e e nepagetseng ya pakajaanong le pakaphethi.	2	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso a sekolo (Kopanya nomoro 1-5)	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.Rekota /kwala gore a barutwana ba kgona go dirisa dipaka ka nepagalo fa ba kwala.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana ya boithamededi.	Malatsi a boikhutso a sekolo	Tiriso e e nepagetseng ya madiri.	3	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso a sekolo (Kopanya nomoro 1-5)	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.Rekota/kwala gore a barutwana ba kgona go dirisa madiri ka nepagalo

Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana ya boithamedi.	Malatsi a boikhutso a sekolo.	Tiriso e e nepagetseng ya maemedi.	4	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso a sekolo (Kopanya nomoro 1-5)	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.Rekota/kwala gore a barutwana ba kgona go dirisa maemedi ka nepagalo
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana ya boithamedi.	Malatsi a boikhutso a sekolo.	Tiriso e e nepagetseng ya matlama.	5	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso a sekolo (Kopanya nomoro 1-5)	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana 6	Setlhogo sengwe le sengwe	Rulaganya tshedimosetso mo setshwantshong go itirela kgang ya ditemana di le 2.	6	Barutwana ba kwala ditemana di le pedi ba dirisa kaedi.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Ga gona tirwana mo bukeng tiro ya DBE	Setlhogo sengwe le sengwe	Itirele polokelo ya mafoko le bukantsweng/ thanodi.	7	Barutwana ba oketsa mafoko mo bukantsweng/thanoding ya bona.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Ela bokgoni barutwana thloko jwa ba go oketsa mafoko mo bukantsweng tsa bona.

						<ul style="list-style-type: none"> ● Maiteko X Ga a kgone 		
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana 7	Ga gona setlhogo	Dirisa bukantswe/ thanodi ka tshwanelo.	8	Barutwana ba batla mafoko mo bukantsweng/thanoding morago ba kwale tihaloso ya ona.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Bukatiro ya DBE tsebe 54	Maitemogelo a gago.	Kwala bonnye ditemana di le 2 tse di ngokelang ka maitemogelo a gago.	9	Barutwana ba kwala ditemana di le pedi ka setlhogo se se neetsweng.	Kaedi ya bokgoni: ✓ Go kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Ga gona tirwana	Setlhogo sengwe le sengwe	Kwala leboko le le bonolo.	10	Barutwana ba kwala leboko ka setlhogo se se neetsweng.	Kaedi ya bokgoni : ✓ Wa kgona ● Maiteko X Ga a kgone	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Bukatiro ya DBE tsebe.20	Pabalesego mo molelong.	Kwala kgang ya phaposi.	11	Buisanang ka ditshwantsho le le setlhopha. Nomora di tshwantsho ka tatelano e	Bokgoni: ✓ Wa kgona	Bokgoni: ✓ Wa kgona ● O a leka	Morutabana o tsamaisa dipuisano. Morutabana o supetsa barutwana tatelano e e

					e nepagetseng Barutwana ba tsaya karolo ka go neelana ka dikakanyo tsa go kwala polelo mo kgang ya phaposi.	<ul style="list-style-type: none"> ● O a leka X Ga a kgone 	X Ga a kgone	nepagetseng ya polelo. Ela barutwana tlhoko fa ba ntse ba tsaya karolo mo kgang ya phaposi mme o rekote/kwale maitemogelo a gago.
Mophato 2 Kgweditharo 4 tsebe. 102	Tirwana ya boithamededi	Malatsi a boikhutso a sekolo.	Tiriso e e nepagetseng ya matshwao a puiso.	12	Barutwana ba kwala ka malatsi a boikhutso a sekolo (E kopanye le nomoro 1-5)		Bokgoni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Wa kgona ● O a leka X Ga a kgone 	Netefatsa gore morutwana mongwe le mongwe o dira tirwana ka boena le gore ga a kopisi mo go ba bangwe. Rekota gore a barutwana ba kgona go dirisa matshwao a puiso ka nepagalo.

LENANE LE LE TSHITSINTSWENG LA TLHATLHOBO YA TSHIMOLOGO

***Tweetswee lemoga gore se ke lenane le le tshitsintsweng. Ditirwana tse di tlhatlhibwang ka go elwa tlhoko di tshwanetse go tsweliswa di se ke tsa ikemela ka nosi.**

LETSATSI	DITIRWANA
1	<ul style="list-style-type: none"> • Reetsa ntle le kgoreletso, bontsha tlotlo go sebue ba refosana ka go bua le go botsa dipotsa gore o tlhologanye le go tshwaela mo se o se utlwileng. (tsweletsa) • Lemoga ditumammogo tsa ditlhaka di le 3 tse dipataganeng mo tshimologong ya lefoko (sk.tsh mo go 'tshasa' le tlh mo go 'tlhaswa')


	<ul style="list-style-type: none"> Buisa ka setu le kwa godimo go tswa mo ditlhangweng tsa nnete le tse e seng tsa nnete tsa maemo a sethlopha mo puisong. (tsweletsa) Kwala bonnye ditemana di le 2 tse di ngokelang ka maitemogelo a gago
2	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa dikgang le maboko mme o arabe dipotsa tsa maemo a kwa godimo. go dirisa ditumammogo tsa kwa tshimologong le kwa bokhutlong tse di pataganeng go bopa le go kgaoganya mafoko. sk tl-a-ts-a) Dirisa maano a o ka itokafatsang ka ona fa o ntse o buisa (tsweletso) Dirisa mafoko a barutwana ba a bonang kgapetsakgapetsa kitso ya medumopuo le tshkatsheko ya bokao (tsweletso)
3	<ul style="list-style-type: none"> Tlotla ka maitemogelo a gago le dikgang ka kakaretso. Tlotla kgang e e tlwaelegileng e e nang le tshimologo bogare le bokhutlo. Lemoga ditumanosi tse pedi tse di pataganeng sk oo. Mo go mooki, „ee. Mo go lee, „aa mo go maaka.jj. Dirisa di diriswa tsa go kwala ka nepagalo (tsweletso)
4	<ul style="list-style-type: none"> Tlhagisa maikutlo ka ga kgang kgotsa leboko mme o neele mabaka. Boeletsa ditumammogo pedi tse di tlwaelegileng (tl, ts, th, kg) Gatisa: Popo e e nepagatseng ya ditlhakagolo le ditlhakanye. Kwala leboko le le bonolo.
5	<ul style="list-style-type: none"> Araba di potso tse di bulegileng mme o neele mabaka a karabo ya gago. Peleta mafoko ka nepagalo o dirisa kitso ya medumopuo. Kwala mafoko ka sekgala se se nepagatseng magareng ga ditlhaka le mafoko. (tsweletso)
6	<ul style="list-style-type: none"> Diragatsa mo maemong a a farologane Buisa dibukakgolo tsa dikgang tsa nnete le tse e seng tsa nnete. (Tswelotso) Kopolola le go kwala temana e le nngwe ya mela e le 3-4 go tswa mo setlhangweng se se gatisitsweng.
7	<ul style="list-style-type: none"> Tsaya karolo mo di puisanong, mme o neele sethlopha pegelo. Participates in discussions, and reports back on the group's work Dirisa methale ya pono jaaka bokafantle jwa buka go bonelapelele kgang. Mokwalo o o tshwaraganeng: kopolola le go kwala dipaterone tsa mokwalo o o tshwaraganeng, ditlhaka nnye, ditlhaka kgolo mafoko a makhutshwane le dipolelo. Kwala kgang ya phaposi.
8	<ul style="list-style-type: none"> Reetsa tatelano ya ditaello tse di marara mme o di tsibogele ka tshwanelo. Tlhaola dikakanyo kgolo mo setlhangweng. Araba dipotso tsa maemo a a kwa godimo ka ga setlhangwe. Ranola setlhangwa le dikgatiso tse dingwe jaaka (dipapatso)
9	<ul style="list-style-type: none"> Tiriso e e nepagatseng ya leina, letlhaodi, lediri, leemedi, letlama, ditsejwana, letshwao la potso le temana.

	<ul style="list-style-type: none"> • Neela maikutlo a gago ka kgang (ljaaka...ka gone... kgotsa ga ke rate...kagone) • Tiriso e e nepagetseng ya maina, madiri, matlama, maemedi le pakajaanong le pakapheti le matshwao a puiso. • Itirele polokelo ya mafoko a bukantswe / thanodi (tsweletso)
10	<ul style="list-style-type: none"> • Itirele diraeme tsa gago. • Buisa ka thelelo, lebelo le segalo se se nepagetseng. (tsweletso) • Rulaganya tshedimosetso mo setshwantshong go itirela kgang ya ditemana di le 2. • Tiriso e e nepagetseng ya bukantswe/thanodi.

Tlhapi, atlhama, Tlhogo, Letlhabaphefo, tlhaga, tlhapa, Tlhotlhora, setlhoa, tlhatlhaganya

Tirwana 2

Golaganya mafoko le setshwantsho se se nepagetseng o be o kwala polelo tse pedi ka mafoko ao.



Polelo

Tirwana 3


Dirisa dikaedi tsa ditshwantsho go fitlhelela ditumanosi le ditumammogo di le robongwe tse dipataganeng tse di iphitlhileng mo malepeng.

Sekeletsa mafoko mme o be o a kwale mo meleng e e fa tlase.

ee

oo

ts



<i>b</i>	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>k</i>	<i>e</i>	<i>l</i>	<i>o</i>	<i>i</i>	<i>o</i>	<i>m</i>
<i>t</i>	<i>s</i>	<i>a</i>	<i>m</i>	<i>a</i>	<i>y</i>	<i>a</i>	<i>l</i>	<i>d</i>	<i>o</i>
<i>p</i>	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>r</i>	<i>e</i>	<i>m</i>	<i>e</i>	<i>n</i>	<i>w</i>	<i>o</i>
<i>m</i>	<i>o</i>	<i>o</i>	<i>k</i>	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>g</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
<i>p</i>	<i>r</i>	<i>a</i>	<i>y</i>	<i>f</i>	<i>t</i>	<i>a</i>	<i>e</i>	<i>l</i>	<i>e</i>
<i>s</i>	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>i</i>	<i>e</i>	<i>e</i>	<i>d</i>
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>l</i>	<i>t</i>	<i>s</i>	<i>e</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>e</i>	<i>i</i>
<i>f</i>	<i>o</i>	<i>d</i>	<i>i</i>	<i>t</i>	<i>s</i>	<i>a</i>	<i>l</i>	<i>a</i>	<i>n</i>



ee

oo

ts

Tirwana 4



Kwala medumo ee tlogetsweng go feleletsa
lefoko: -ts, -tl, -th



Sea _____



_____ ola



_____ ipa



_____ ela



_____ ebe



se _____ unya

Tirwana 5

Buisa Kgang

Bogologolo tala go ne go na le mosimane a bidiwa Jack. Jack o ne a nna le mmagwe. One a sena rragwe. Fa rragwe a ne a santse a tshela, Dimo yo o maswe yo o ne a utswa harepa le kgogo ya gagwe e e neng e beela mae a a jaaka gauta.

Jak le mmagwe ba ne ba itlhokela. Mmagwe Jack o ne a mmolelela gore a tseye kgomo a ye go rekisa kwa mmarakeng.

Mo tseleng Jack a kgatlana le raselaga yo o mmontshang dinawa tse 5 tsa metlholo. Jack o mo neela kgomo mme ena o tsaya dinawa.

Mmagwe Jack o ne a tenegile. One a latlhela dinawa kwa ntle ka letlhabaphefo. Go ne go se na dijo ,ka jalo ena le Jack bay a go robala ntle le dijo tsa dilalelo. Ka letsatsi le le latelang go ne go le lenono la dinawa le le leele ka fa ntle ga ntlo. Jack o ne anamela lenono la dinawa. Fa Jack a fitlha kwa godimodimo, o bona kwa dimo yo o maswe a nnang teng. O bona gape le harepa ya rragwele kgogo ya gagwe. Jack o ne a tsaya dilo tse dibotlhokwa, mme a fologa satay a dinawa

Ka letsatsi le le latelang, Jack a boela gape kwa

lenonong la dinawa go ya go tsaya harepa ya ga rragwe. O

bona kgogo ya rragwe e e beelang mae a a tshwanang le

gauta.

Jack o ne a tsaya harepa le kgogo e e beelang mae a

tshwanang le gauta. Fela dimo o ne a tsoga! Dimo o ne a

tabogisa Jack. Jack o ne a fologa satay a dinawa, mme

dimo yo o maswe o taboga fa morago ga gagwe.

Jack o ne a goeletsa mmagwe mme mmagwe a tswa a tshwere

selepe a rema lenono la dinawa ka bonako pele dimo a ka

tshwara Jack, mme lenono la dinawa le ne la wela fatshe.

Go tloga foo, Jack le mmagwe ba ne ba tshela mo

boitumelong.

Kgang kgolo

Go le gontsi kgang e bua ka ga eng?

Akanya ka maikaelelo magolo a kgang pele o buisa, fa o ntse o buisa le kwa bokhutlong ba puiso.

Lebelela: Setlhogo, poeletso ya mafoko le ditshwantsho.

Akanya ka: Baanelwa, ditiragalo le marara a kgang.

Tlhalosa maikaelelo magolo a kgang e.

Setlhogo:

Moanelwa mogolo:



Tirwana 6

Botsa barutwana gore a ba ka gakologelwa toro e ba e lorileng gautshwane. A o kile wa lora toro e e tshosang? O ile wa ikutlwa jang fa o tsoga?

Kwala temana dile pedi ka toro e e sa tlwaelegang e o kileng wa e lora. Dirisa dikaedi tse fatlase go go thusa.

Toro e e tlwaelegang



Kae?

Eng?

Ene ele?

Ka ga

Toro e e
sa
tlwaelega
--

Maikutlo?

Go diragetse eng?

Motshimologong...

Go be go latela....

Se sengwe gape....

Kwa bokgutlong....

Tirwana 7

Mafoko a a bofitlha: Dirisa thanodi ya gago
go bona bokao ba:

Go ngongorega:

tlhagelela:

neela:

Khukhuna:
